



## UVOD U GEODEZIJU

### Globalni navigacioni satelitski sistemi

Vanr. prof. Marko Marković, master inž. geodez.


Novi Sad, 2024/2025

1

### Globalni navigacioni satelitski sistemi

#### Arhitektura GNSS sistema:

- kosmički segment;
- kontrolni segment;
- korisnički segment.



3

### Globalni navigacioni satelitski sistemi

- Globalni navigacioni satelitski sistemi (*Global Navigation Satellite System – GNSS*) – navigacioni sistemi koji kao referentne tačke koriste veštačke Zemljine satelite.
- GNSS sistemi omogućavaju određivanje pozicije na površi Zemlje i iznad nje na osnovu prijema signala sa navigacionih satelita.



2

### Globalni navigacioni satelitski sistemi

- *Navigation Satellite with Time and Ranging Global Positioning System (NAVSTAR GPS)*, razvijen u Sjedinjenim Američkim Državama.
- *ГЛОбальная НАвигационная Спутниковая Система – ГЛОНАСС (GLONASS)*, razvijen u Rusiji.
- GALILEO sistem – razvijen od strane Evropske unije, još uvek nije potpuno operativan.
- COMPASS (BeiDou-2) je GNSS koji razvija Narodna Republika Kina.


4

## NAVSTAR GPS

- NAVSTAR GPS, skraćeno GPS, razvijen je u periodu od 1973. do 1995. godine.
- Kosmički segment sistema čine sateliti raspoređeni u šest orbitalnih ravni na visini od oko 20200 km.
- Sateliti obiđu Zemlju za oko 12 časova.
- Orbitalne ravni sa ekvatorijalnom ravni grade ugao od 55°.
- U svakoj orbitalnoj ravni postavljena su po četiri satelita.
- Broj aktivnih satelita danas je uvek veći od 24.

5

## Konstelacija GPS satelita



6

## GPS sateliti


- Postoji više generacija satelita: Blok I, Blok II, Blok IIIA, Blok IIR, Blok IIR-M, Blok IIF i Blok III.



7


## Kontrolni segment GPS sistema

- Kontrolni segment sastoji se od glavne kontrolne stanice, stanica za monitoring i zemaljskih antena.
- Kontrolni segment vrši praćenje i korekcije putanja satelita, praćenje stanja podsistema na satelitima i ažuriranje navigacione poruke.



8

## Kontrolni segment GPS sistema



9

## Korisnički segment GPS sistema

- GNSS prijemnik na Zemlji, koji na osnovu prijema signala sa najmanje 4 satelita određuje svoju poziciju.




10

## GLONASS

- GLONASS sistem je razvijen u periodu od 1979. do 1995. godine.
- Kosmički segment – 24 satelita na visini od oko 19.100km, raspoređena u tri orbitalne ravne.
- Orbitalne ravne sa ekvatorijalnom ravninom zaklapaju ugao od  $64,8^\circ$ .
- Kontrolni segment čini jedan kontrolni centar i pet stanica za praćenje.

11

## Konstelacija GLONASS satelita



12


## GLONASS sateliti

➤ Postoji više generacija GLONASS satelita.

1982	2003	2011	2014
 <ul style="list-style-type: none"> <li>• 3 year design life</li> <li>• Clock stability <math>5 \cdot 10^{-13}</math></li> <li>• Signals: L1SF, L2SF, L1OF, (FDMA)</li> <li>• Totally launched 81 satellites</li> <li>• Real operational life time 4.5 years</li> </ul>	 <ul style="list-style-type: none"> <li>• 7 year design life</li> <li>• Clock stability <math>1 \cdot 10^{-13}</math></li> <li>• Signals: Glonass + L2OF (FDMA)</li> <li>• Totally launched 36 satellites and going to launch 3 satellite by the end 2012</li> </ul>	 <ul style="list-style-type: none"> <li>• 10 year design life</li> <li>• Unpressurized</li> <li>• Expected clock stability <math>\sim 10 \dots 5 \cdot 10^{-14}</math></li> <li>• Signals: Glonass-M + L3OC (CDMA) – test</li> <li>• SAR</li> </ul>	 <ul style="list-style-type: none"> <li>• 10 year design life</li> <li>• Unpressurized</li> <li>• Expected clock stability <math>\sim 5 \dots 1 \cdot 10^{-14}</math></li> <li>• Signals: Glonass-M + L1OC, L3OC, L1SC, L2SC (CDMA)</li> <li>• SAR</li> </ul>

13

## Trilateracija



15

## Princip funkcionisanja GNSS-a

- Osnovna ideja određivanja položaja tačke na Zemlji na osnovu merenja rastojanja do satelita zasniva se na trilateracionoj metodi.
- Pozicija GNSS prijemnika određuje se na osnovu merenja dužina do tri ili više satelita.
- Sateliti emituju kodirane navigacione poruke koje sadrže:
  - tačnu poziciju satelita u vreme emitovanja poruke;
  - tačno vreme emitovanja poruke.
- Dužina od satelita do prijemnika računa se na osnovu vremena potrebnog da navigaciona poruka stigne od satelita do prijemnika.

14

## Određivanje pozicije prijemnika

- Rastojanje od prijemnika od  $i$ -tog satelita:
- $$R_i = \sqrt{(x_i - X)^2 + (y_i - Y)^2 + (z_i - Z)^2},$$
- $$R_i^2 = X^2 + Y^2 + Z^2 + x_i^2 + y_i^2 + z_i^2 - 2x_iX - 2y_iY - 2z_iZ,$$
- gde su  $x_i$ ,  $y_i$ ,  $z_i$  koordinate satelita (poznate), a  $X$ ,  $Y$  i  $Z$  koordinate prijemnika (nepoznate).
- Na osnovu prethodnog izraza formira se sistem jednačina:
- $$R_1^2 - (x_1^2 + y_1^2 + z_1^2) - r^2 = -2x_1X - 2y_1Y - 2z_1Z,$$
- $$R_2^2 - (x_2^2 + y_2^2 + z_2^2) - r^2 = -2x_2X - 2y_2Y - 2z_2Z,$$
- $$R_3^2 - (x_3^2 + y_3^2 + z_3^2) - r^2 = -2x_3X - 2y_3Y - 2z_3Z,$$
- gde je  $r$  poluprečnik Zemlje.

16


## Određivanje pozicije prijemnika

- Navedeni princip podrazumeva da su časovnici u svim satelitima i GNSS prijemnicima u potpunosti sinhronizovani.
- Sateliti su opremljeni veoma preciznim atomskim časovnicima, dok su GNSS prijemnici opremljeni časovnicima na bazi kristalnih oscilatora znatno manje preciznosti.
- Iz tog razloga svi vremenski intervali u trenutku merenja su opterećeni sistematskom greškom.
- Budući da časovnik u prijemniku ima istu vremensku grešku prilikom merenja rastojanja do svih vidljivih satelita, uvodi se još jedno dodatno merenje do četvrtog satelita.
- Vremenska greška časovnika prijemnika predstavlja nepoznatu veličinu.

17

## Princip merenja rastojanja od prijemnika do satelita

- GNSS prijemnik generiše kopiju signala i vremenski je pomera u odnosu na originalni signal koji prima sa satelita.
- Metode merenja rastojanja od satelita do prijemnika:
  - kodna merenja;
  - fazna merenja.



19

## Određivanje pozicije prijemnika

- Ukoliko se uzme u obzir odstupanje časovnika  $\Delta t$ , dobija se sledeći sistem jednačina:

$$R_1^2 - (x_1^2 + y_1^2 + z_1^2) - r^2 = c \cdot \Delta t - 2x_1X - 2y_1Y - 2z_1Z,$$

$$R_2^2 - (x_2^2 + y_2^2 + z_2^2) - r^2 = c \cdot \Delta t - 2x_2X - 2y_2Y - 2z_2Z,$$

$$R_3^2 - (x_3^2 + y_3^2 + z_3^2) - r^2 = c \cdot \Delta t - 2x_3X - 2y_3Y - 2z_3Z,$$

$$R_4^2 - (x_4^2 + y_4^2 + z_4^2) - r^2 = c \cdot \Delta t - 2x_4X - 2y_4Y - 2z_4Z,$$


gde je  $c$  brzina prostiranja talasa.

- Navedeni model koristi određen broj aproksimacija pa se iz tog razloga ne koristi u praksi.
- Prijem signala sa većeg broja satelita smanjuje grešku određivanja pozicije.

18

## Položajni raspored satelita

- Za veću tačnost određivanja pozicije GNSS prijemnika potrebno je da raspored satelita bude ravnomeran.
- Položajni raspored satelita se prati preko PDOP (*Position Dilution of Precision*), koji treba da bude što manji.



20

## Metode pozicioniranja


- Pod pozicioniranje se podrazumeva određivanje prostornih položaja stacionarnih ili mobilnih objekata.
- Principijelno postoje dve vrste pozicioniranja:
  - apsolutno pozicioniranje ili pozicioniranje tačke;
  - relativno (diferencijalno) pozicioniranje.
- U slučaju apsolutnog pozicioniranja položaj se određuje u globalnom elipsoidnom koordinatnom sistemu koji je vezan za Zemlju, dok se kod relativnog pozicioniranja položaj određuje u odnosu na neku tačku, koja je usvojena za početak lokalnog koordinatnog sistema.

21

## Relativno pozicioniranje

- U relativnom pozicioniraju neophodna su najmanje dva GNSS prijemnika, a pozicioniranje jedne tačke se vrši u odnosu na drugu tačku:

$$\Delta \mathbf{R}_{12} = \mathbf{R}_2 - \mathbf{R}_1 = (\mathbf{r}^j - \mathbf{p}_2^j) - (\mathbf{r}^j - \mathbf{p}_1^j) = \mathbf{p}_2^j - \mathbf{p}_1^j.$$




23

## Apsolutno pozicioniranje

- Osnovni princip pozicioniranja baziran je na jednostavnom geometrijskom principu određivanja nepoznatog vektora položaja tačke  $i$  ( $\mathbf{R}_i$ ), na osnovu poznatog vektora položaja satelita  $j$  ( $\mathbf{r}^j$ ) i merenog vektora položaja satelita u odnosu na tačku  $i$  ( $\mathbf{p}_i^j$ ):

$$\mathbf{R}_i = \mathbf{r}^j - \mathbf{p}_i^j.$$

- Zbog veoma niske tačnosti apsolutno pozicioniranja ne nalazi primenu u geodeziji.




22

## Relativno pozicioniranje

- Zavisno od načina na koji su mereni vektori  $\mathbf{p}_1^j$  i  $\mathbf{p}_2^j$  primenjuju se:
  - statičke metode pozicioniranja – primenjuju se kada je objekat koji se pozicionira statičan;
  - kinematičke metode pozicioniranja – primenjuju se kada je prijemnik montiran na neko vozilo ili se premešta sa tačke na tačku.
- Metoda relativnog statičkog pozicioniranja je bazirana na određivanju prostornog vektora između dva prijemnika koji su postavljeni na dve stanice.
- Metode relativnog kinematičkog pozicioniranja zasnivaju se na određivanju prostornog vektora između stacionarnog i pokretnog prijemnika.

24

## Relativno kinematičko pozicioniranje




25

## Relativno kinematičko pozicioniranje

- Pokretni prijemnik se postavlja na tačke čije je koordinate potrebno odrediti.
- Stacionarni prijemnik se proglašava baznim prijemnikom dok pokretni prijemnik ima ulogu rovera.
- Bazni prijemnik ostaje nepomičan tokom merenja, dok se rover pomera od tačke do tačke.
- Vreme zadržavanja na svakoj tački se kreće od nekoliko sekundi do nekoliko minuta.
- Postoje dve metode relativnog kinematičkog pozicioniranja:
  - relativno kinematičko pozicioniranje sa naknadnom obradom (*Post Processed Kinematic – PPK*);
  - relativno kinematičko pozicioniranje u realnom vremenu (*Real Time Kinematic – RTK*).

26

## Relativno kinematičko pozicioniranje u realnom vremenu



27

## Relativno kinematičko pozicioniranje u realnom vremenu

- Da bi se omogućilo pozicioniranje u realnom vremenu neophodan je radio modem ili radio stanica sa antenom na baznoj stanicici i radio antena na pokretnom prijemniku.
- Prijemnik na baznoj stanicici prima signale sa satelita i na osnovu registrovanih podataka računa koordinate tačke, uporedi sračunate koordinate sa datim koordinatama, sračuna razlike koordinata i računa korekcije za otklanjanje greške.
- Pokretni prijemnici pored prijema signala sa satelita, povezani su baznom stanicom koja im putem radio veze distribuira korekcije.
- Koordinate tačaka dobijaju se neposredno na terenu, u realnom vremenu.

28

## PITANJA?

29